

СОЦИАЛЬНАЙ ХӨМҮСКЭЛЛЭХ БУОЛУУ

ТИЙИММЭТ-ТҮГЭММЭТ ЭЛБЭЭНИЙЭР

Тыа сиргэр олоор нэһилиэнньэ кыаммат арагата — кырдыагастар, инбэлинттөр, сэрин ветеранара, ангардас ийэлэр уо. д. а. — толоруйсөт кыһалбарда ыллардар-ылларабут. Күн ахсын оройо суох УРАҤҤ тулар, хаһан, ханна тохтуо биллибэт сыана ленина төһө да үрдэбитин иһин ситтэрэрэ ыраата. Сыана хаһан оло-вун булуой дьон ыһы-тыма биир да салайааччы, ученай да хоруйу бээрэр кыахтарыттан таһыстылар.

Күн-түүн социальнай араастаһыы, дьадаҥы уонна баай баар буолуута улам ырылхайдык көстөр буолан иһэр. Кыайар-хотор, сатабыллаах өргүлэ-ригэр сир кэнэ кванта-куонга, үчүгэй, техника арааһа барыта бэриэниэ, оттон бийиги курдук кыр-дыаҥас, кыаммат дьонго оттоон оккуд, мастаан маскын тийэртэрэн харма-ны тэбэнигэ тэҥистэ. Ханна да бааһынайтан, техниканы бас билэр дьон-тон көрдөһөнгүнү шаада-рын толуммат буоллун, ол курдук сыана үрдүн.

Бийиги Одуулуумму-гар 562 ыал олоор. Ки-нилэртэн 109-тара бэйэлэ-рин толору хааччынар кыахтаахтар, 20 бааһынай хаһаайыстыбата баар. Нэ-һилиэнньэ 50-ча бастаы уонна киние группалаах инбэлинттэр, 6 сэрин вете-рана, 3 Ада дойду сэрин-тин кыттылаахтарын ог-дооболоро, 47 хоту көһө

руу кыттылаахтара, 23 ангардас ийэлэр бааллар, итинни таһынан коммунал-лай өҥөдө кыахтар учуу-таллар, баһыһа үлэһит-тэрэ эмэ суох буолбатах-тар. Бу дьонтон үгүстэ-рин ыйдаагы үбэ-харчыта бэрт дуона суох. Билигин биир улаат ууну 300 солк. куттарар, биир суотай хортуонпуй сирин иһин таһылаҥа солк. төлүүр, оту тийэртэрингэ биир ча-һыгар 3-4 тыһ. солк. би-эрэр буоллахтаны, туох ааттаах харчыта тук бу-луой. Аны аспытын ылан көрүт: 20 кг арыы 104 тыһ. солк., 1 кг хортуон-пуй 1000 солк., атын да аспыт-үөлбүт ити тэҥи-нэн ыарахан. Быйата, би-йиги курдук дьон эстэр-бастар суолга иһирэн эр-эбит. Хантан, кимтэн ко-мүскэл көрдүүбүт? Бы-ыл сайын от айын 12 күнүгэр оройуонмут дьа-һалтатын баһылыга Н. С. Сивцев радиован тыл эл-питэ. Онно: «Хантан да ылан көмө онорор кыах-пыт суох, онно бэйэбитин бэйэбит дьаһаныг», — дьэ-битэ.

Итинник ойго-санаада обустарбакка, дьон оло-вун чопчотор суоллары тобулуохха наада. Мин тус бэйэм санаабар, кыам-мат араа шаадатын тол-уулар дьобус коммуналь-най предприятцены төрийэн бюджеттан үбүлүүхкэ, Ки-ни бас билигингэр иһин «Беларусь», биир ДТ трактордары, кыһаллар

буоллаһына, автомашина-ны биэрэххэ. Билигин бийиги нэһилиэнньэтингэр Е. Е. Карлов салайааччы-лаах итинни төригэ баар, ону техниканын, үлэ-интинэн бөсөрүтүүхкэ. Наадыааччылары кэм-гэр хааччыларын сити-һээхкэ, нэһилик бюджет-тыгар үл иһиритини хон-туруолуохха.

Адьас ыйдаах кыһар-баннаах кыһыммытын мүлчү-хаччы туорааһыт кэтиһиллэх иэрэ сайым-нытыгар үлэтиһинит. Ол кыһас кэммит от-мас үлэтин үлэскэнтэр ха-һыы-үйөдө бүтэн эрэр. Кырыа хаар аргыстаах кыһыммыт эмэ субу ададьыан наада. Кини барахсан кыһалдыбытан осеө үсэстэрэ, кытаатын-нарара биллэр. Онно оро-һуон дьаһалтата тымыны-га ыктарбакка эрэ мин эттибин үөрөтөн көрөн-баран өйүө, кырдыаҥас-тар, кыамматтар кыһалла-рыын мүлүрүтэргэ, кини-лэргэ күүс-көмө буоларга кыһамыһытын, сатабылын ууруу дьон эрдэбин. Бу, бука, бийиги эрэ иһилик кыһалбата буолбата бу-луо. Багар, кыһарбанга түбөспэтэх, үчүгэйдик хааччылар түүлбэ баар буоллаһына, ону хайдах ситиһэртитин оһыт ата-таһытын бэрэдэтинэн «Сага олоххо» суруйар-гытыгар көрдөһөбүт.

Ермей ЛИТВИНЦЕВ,
сэрин, үлэ ветерана.

КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАТА. Байыаннай дыах-таллар — манна иһин дык-тирнээр суох. Араас дой-дулар дыахталлара ар-мияда, полицияда, мили-цияда... сулууспалыбылар оттоон иһин. Бочуоттаах караул корхунун илдэвэ буолбута — дьэ бу иһа-риһинэй!

«Сеул» сурунаал стра-ницаларыгар көпсөнөрүн, Корея Республикатын сөблөһөннүлэх күүстэрин Бочуотунай караулунаагы дыахтар корхуна 1989 сыллаахха төрдлөбүтэ. Ол — байыаннай сулууспа-лаах 800 дыахтартан тес-тирөөннөнү уонна кы-таанах экзамены нөҥүө иччэллээхтик сүүмүрдэ-ниллибит армия 18 се-ржант дыахталларын эл-тэй өтөрүтэ. Кинилэр тас да көстүүлэриһин туһаан-наах көрдөбүллэргэ эл-питтэхтээхтэр уонна үчүгэй доруобуулаах буолуохтаахтар.

Сүүмүрдэһини аспыт кандидатуралар дыахтар байыаннай оскуолатыгар бисе ыйдаах үөрэххэ ы-тыллаллар. «Бийиги сүрүн соруллутунан, — диир ба-



БАРЫНЫ САТЫЛЛАР

лох командира, — прави-тельственай церемони-ларга кыттыы, бийиги дойдудуугар кэлбит атын госуларстволар баһылы-тарын эрдэлээһин эбэ-тэр атаарыы буолар». Сыла сүүстэн таһаа перемонияда кытааллар, аэропорка, официальной резиденцияларга көрсү-лүүлэр, о. д. а. Кыра ыһабай униформалаах марш-хаамы, музыкада оонньообун — толорор эбэ-һинэстэриһтан сөрбөтө.

Ылалдыттарга куттал суох буолууттар эми эһипэ-тиһлэр.

Итинни араас сатабы-лы баһыһыларга бэ-һыаннай оскуолада үө-рөһи курс көмөлөһөр. Си-но барыта бигэ-тада тө-рүкэ олобулар Корея-тар бэйэи көмүскөһүннү ыһамаларын, англискай тылы, юганскай дитера-гураны баһыһылаар, компьютерга үлэһиргэ, машинада бөһөттөһүн-нэ үөрөнөллэр. Ол ара буолбатах. Эссе итиннэ машинака, чай иһин це-ремониятын муудараста-рыгар, сибэкиһин аранжи-ровкалааһыныга, о. д. а. үөрөтэллэр.

Маннак тыһааһынаах программа бөһөтэрин дьаа-лаларын туйгун специа-листарын иһэн таһаарар буолан, дыахталлар Бо-чуотунай корпустан бар-дахтарына эбэтэр армияда салгы сулууспалы ха-лаллар, эбэтэр чааһынай үлэвэ бараллар.

Снимокка Бочуотунай корпус чилэһнээрэ үгэс буолбут чай иһин церемо-ниатын билиэхтээхтэр.
РИТА — ССТА фотога.

СЭРЭНИГ: СИБИРСКЭЙ ЯЗВА

Бийиги республикабы-тыгар Мирсай оройуон-гар, сибирскэй язва, са-халыы ааттарынан со-туун, турбутун туһунан сураһы истибит буолуох-тааххыт.

Бу сытын сытытан-наах ыарыһалтан саа-май кутталлаахтара. Көртөтөн ураты — дьно сүөһүгэ, тыа кыһа ба-рыта, дьон эмэ ыл-дыаллар.

Ордун көбөһөстүн ынах сүөһү, сылгы, таба, ба-рыан, тайах ылдыаллар, сибиниһэ кыратык ыл-ларытыа. ыарыһыны кө-бүтэччинэн баццалус антракс — киһи хараһар көстүбөт микроб буолар.

Сүөһү организмнар бу-рүөлүк микробу (капсу-лаһы) үөскөтөр, онтон тас айгэвэ 12—42 кыра-дыска дьэри иһин темпе-ратурада салгыһа спо-ра буола кубулуйар дьө-бурдаах. Бу микроб спора буолбут көрүгүнэн тыа-һыах хаалай, буорга, но-һуомга, сүөһү турбут тутууларыгар ыарыһыны көбүтэр күүһүн сүтэр-бөккө хас эмэ уонунан сылларга сыттан сөп.

Наукада биллэринэн, спора 72 сыл кэһиниттэн ыарыһыны көбүлүт тү-бэлтэти эмэ баар. Спо-ралар 15—20 мүнүүтэ-лээх өргүтүүгэ өлөллөр. Намһаах температура микробу «көһөнөрбөлээн» эрэ кэһинэр, өлөрбөт, суох өгөрбөт. Ол иһин сотууһа уорбаланаар сүөһү өлүгүн, тас айгэ-вэ микробу таһаарбат сымалтан аһан көрөр бо-буллар. Бу түбэлтэвө ветеринарияны хайаан да ыгырыһылаахха.

ЫАРЫ КӨСТҮҮТЭ

Көстөлөг көрдис (ин-кубационнай) көмө ба-

ццлла сүөһү организм-гар иһиргэһиттан көстөр-биллэр тыа ыарыһына-рыар дьэри 1-2 суукка барыан, сороһор 14 хо-нука дьэри салгыһан сөп.

Сотуун ыарыы болго көрүһнээр.

1. Чарылданһы охсуу — сүөһү этэ иһийэр (41-42 кыраадыс), салы-наах буруулар көбөрүм-түһаалар, бууһунай кө-рүһнээр, таббараар, ити кэһиниттэн тута өлөр. Ыа-рыы клиническэй көстүү-тэ сүрдээх кыһас көм устата барар. Мунууттан, аһабыттан күүһөнүрбөт хаан таһсар.

2. Сытты көрүт — сүө-һү этэ иһийэр, табба-рар, уоһан хаалбыт кур-дук буолар, хааннааһы-нан үөһүрэр, иһэ хаан-һыар, утатар, аһаабат. Балһин эргин, моонһу-гар, иһингэр иһкэһинэр. Маны таһынан сылгы оһоһоһо тэһитэ кэйэр, ынах сүөһү иһа үллэр. Сүөһү 2-3 сууһанан өлөр. Мунууттан, аһа-быттан күүһөнүрбөт хаан таһсар.

3. Сыттыны аһыһан көрүт — си-бөөр сытты көрүт курдук ылдыар, ол тыһан баран ити кө-стүүлэр быһаанһык сай-даллар. Сүөһү үтөрбүт курдук буолар, онтон эмэ, молтүүр уонна 6-8 хонук иһинэн өлөр. Ма-ны тэһэ сытты уонна сыттыны аһыһан ыа-рыһыларга сүөһү билчии-нарыгар иһкэһинэр таһса-лар, өлөр бастаан кыта-нах, сүөһүгэ ыарыһлаах уонна иһин буолаллар, кэһини тэһэтэ курдук сы-һыһаллар, тымыһаллар уонна ыарыһа биллибөт буолан хаалааллар.

4. Хроническэй көрүт — 2-3 ай устата саһа-

нар. Сүрүн болго көстүү-түһэн сүөһү түргөһини-кэри иһингэ буолар. Бу түбэлтэвэ сүөһү өлбүтүн кэһи билчархайдара ха-раара-өһөһүрө сүһүрбүт-тэриһэн сотуун ыары-һыны быһаараллар.

ТАРҒАНЫТА

Ыарыһлаах сүөһү, өлүк уонна сүлүлүбүт, ти-рини сүөһүттөн ыһыһы-быт, бородуукуһа, ону тэһэ ыарыы микробта-рыһан тунуһуулуубут мө-чирэг, уу, дороһой, оттон да атын аһыһык, ноһуом, сүөһү өлүгүн көмөр сир, тириһи та-һастыар төриһтэлэр бөх-төрө-сыһытара, сүөһү уһуоһа, түһтэ, о. д. а. ба-рыһыларга сотуун ыа-рыһыны көбүтэччи ба-ццлла олохсуйар айгэти-һэн буолаллар.

Ыарыы микробун, ыа-рыы турбут микробиттэн атын сиргэ таһааччылар — сизмак кыһаллар, тө-рөдөр Кинилэр бу ыа-рыһынан ылдыһыбаттар, ол иһин уһун көмгэ спо-ралары хойууларын ыа-тары тас айгэвэ таһаа-раллар.

Сүөһү, сүрүннээн, ба-цццалаах аһыһыгы снэ-һиһа, ууну иһтэһинэ ыл-дыар, тириһтэ баастаах буоллаһына, микроб ки-рэн, ыарыһа халтарыан сөп. Ыарыы сыһыһа-гар хааны уулуур үөннэр-көһүүрдэр (бырдах, му-маар, күдүмэ) сүөһүт-тэн хааны оборуулары-гар дьайыахтарын эмнэ сөп.

Сотуун олох эһтэһи-либөт ыарыһа иһиргэ-бөт, эһтэһиллэн сөп. Маныһа аһаллаах сыво-роткаларынан, дитибиотик-тарынан туһанылар. Ыа-
(Бүтүүтүн 4-е стр. көр).



**«КОМАНДОР»
БАСТАНЫ
ХАРДЫЫЛАРА**

«Командор» — Москва уонна Московскай уоба-лас кэһэ объектарыгар бэрэдэһи олохтуур эһтэ-һитэ суох соругу ыһы-мыт предпрятне үлэһит-тэрэ. Онун объекттан биирдэһинэн столица Белорусскай вокзала бу-олар. Аһаллаах ураты формалаах, бөһө-тада эдэр дьон Россия таможеннай сулууспаларын уонна Кут-тал суох буолуутун ми-нистерствотын кытта ыһаа-скабэстөһөн манна сууһа-һы эргиччи дьуһуурусту-балаан көрөллөр-эһтэллэр. Вокзал сөбүлүүр мизэ-лэриһэн буолбут буруйу онгорооччулартан пасса-жирдары, поезгарын күү-тэһиччлэри араһааччы-лыһаллар. Таһааһы ил-дэһингэ төлөбүр олохто-нуовуттан бу быраабыла-һы тутуһууну хонтуруол-лууллар, о. д. а. эбэһи-

наһастэра аһыһада суох. Россия коммерсаннара, атын даһаны коммерсан-нар «польскай» рыноһы аһыһаларыһын, «челнок-тар» үһэһиниһириттэн, бу вокзал төлөбүрө суох илдэр 36 килограмм та-һаастарыһааһар бөһөтө-рин ыһааһыһнарын даһа-

ны аһар элбэһи сүкүт-көтөһүт дьонунан тую-бүт кирдээх, ыһыһлаах-хаһыһлаах кыһардыаҥас уйатыгар кубулуйда. Ор-дук таһаастаах төлөһүн харчыта бэрт кыратын үрдүнэн, ону бөһөкө ил-дэһтэриһи баһарааччы-лар элбэхтэр. Итинник дьоннор суоллары «Ко-мандор» уоһаттара бө-луу тураллар.

Снимокка: перрон хон-туруоллуур лууһугар.

РИТА — ССТА фотога.

ВАЛЕРИИ ВАСИЛЬЕВ «БААРДААҒА»

СУНГААР. «Баардаах» Кутама бөһүөлөгөр баар. Бааһынай бу хаһаайысты-бата эрэллээхтик үлэһир. Билигин В. Васильев, иһ-ни 5 уруута дьон 40 сүө-һүлээхтэр, 15 сылгылаах-тар, контраһтаһия дуоһа-

барын быһыһыһан 13 тонна үтү туттарыһаах-тар. Валерий Васильев эти, үтү аһыһыһар эбэ-һэтэһистэһитин толорор-го бигэ эрэллээх.

Кураан сайын илэбитин үрдүнэн, бу хаһаайыстыба

сүөһүтүн көрүһэһит са-һаалаах. Хаһаайыстыба эрэллик үлэһитигэр эр-төөн фирмаларын кытта ыһаа сибэһстөһө «У Вале-рий» дьон аһтаах нуруот туттар таһаардарын көм-мөһөһөннай маһаһыһа кө-мөһөһөр.

СИА.

